

## IME LIJEKA

NUFLOR, 300 mg/ml injekcijska otopina, za goveda i ovce

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL injekcijske otopine Nuflor® sadržava:

Fluorfenikol 300 mg

Pomoćne tvari: N-metil-2-pirolidon, propilenglikol i polietilenglikol 300 (Macrogol 300).

## NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija ("MSD Animal Health")

## NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Pijačna 8, Sarajevo.

## INDIKACIJE

### Goveda:

Liječenje infekcija dišnog sistema goveda uzrokovanih bakterijama osjetljivim na florfenikol - *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* i *Histophilus somni*. Ako se lijek primjenjuje preventivno, prvo se u uzgoju mora utvrditi bolest.

### Ovce:

Tretman infekcija respiratornog trakta ovaca uzrokovanih bakterijama *Mannheimia haemolytica* i *Pasteurella multocida* osjetljivim na florfenikol.

## KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod odraslih bikova i ovnova namijenjenih za rasplod.

Ne koristiti u slučaju hipersenzitivnosti na aktivnu supstancu ili ekscipijens.

## NEŽELJENA DEJSTVA

### Goveda:

Smanjen apetit i privremeno rjeđa stolica mogu se pojaviti tokom tretmana. Liječenje životinje oporavljaju se brzo i potpuno nakon okončanja tretmana. Na mjestu i.m. ili s.c. aplikacije Nuflor®-a može se javiti upalna reakcija koja potraje do 14 dana. Vrlo rijetko u goveda su zamijećene anafilaksijske reakcije.

### Ovce:

Smanjen apetit se može javiti tokom liječenja. Životinje se oporave brzo i potpuno po prestanku tretmana. Intramuskulatna administracija proizvoda može uzrokovati upalne lezije na mjestu injekcije koje potraju do 28 dana. Ove promjene su blage i prolazne.

## **CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA**

Goveda i ovce.

## **DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE**

### **Liječenje:**

Goveda:

IM način davanja: 20 mg/kg tjelesne težine (1 ml/15 kg) se aplikuje 2 puta tokom 48 sati sa 16-G iglom.

SC način davanja: 40 mg/kg tjelesne težine (2 ml/15 kg) se aplikuje jednom sa 16-G iglom. Ne prelaziti volumen od 10 ml po jednom injekcionom mjestu. Injektirati u vrat životinje.

Ovce:

20 mg florfenikola/kg tjelesne težine (1 ml/15 kg t.t.) IM injekcijom dnevno tokom 3 uzastopna dana. Ne prelaziti volumen od 4 ml po jednom injekcionom mjestu.

### **Preventiva:**

Goveda:

SC način davanja: 40 mg/kg tjelesne težine (2 ml/15 kg) se aplikuje jednom sa 16-G iglom. Ne prelaziti volumen od 10 ml po jednom injekcionom mjestu. Injektirati u vrat životinje. Alkoholom ili dezinficijensom očistiti čep na bočici i koristiti sterilnu iglu i špricu. Bočica se smije probosti najviše 20 puta.

## **UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA**

Neiskorišteni veterinarski medicinski proizvod ili otpadni materijal nastao iz ovog medicinskog proizvoda mora se odložiti u skladu sa državnim pravilima.

## **KARENCA**

Meso i jestivi organi:

Goveda prilikom i.m.načina davanja (20 mg/kg, 2 puta): 30 dana.

Goveda prilikom s/c načina davanja (40 mg/kg, jednokratno): 44 dana.

Ovce: 37 dana

Mlijeko: Nije dozvoljena upotreba kod gravidnih i životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

## **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Na tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25°C) te izvan pogleda i dosega djece. Lijek se ne smije smrznuti ni držati u hladnjaku.

## **POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

Neiskorišćeni lijek kao i ostatak lijeka uništavaju se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

### **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17- 333/17 J.B.; od 03. oktobra 2017. godine

### **PAKOVANJE**

Bezbojna staklena bočica (tip I) sa 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine, zatvorena brombutilnim sivim čepom i aluminijskom kapicom.

### **NNAČIN IZDAVANJA**

Na veterinarski recept.

### **ROK UPOTREBE**

Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 2 godine. Sadržaj načete bočice treba utrošiti u roku 28 dana.

### **ATCvet kod:**

QJ01BA90